

Datum:  
Zavodni broj:Naziv preduzeća: \_\_\_\_\_  
Matični broj PIB: \_\_\_\_\_ Godina osnivanja: \_\_\_\_\_  
Adresa sjedišta: \_\_\_\_\_  
Telefon: \_\_\_\_\_  
Oblik organizovanja: \_\_\_\_\_  
Žiro račun: \_\_\_\_\_

## Potvrda o zaposlenju

Koja se izdaje na lični zahtjev našeg radnika \_\_\_\_\_,

JMBG \_\_\_\_\_, sa brojem lične karte/pasoša \_\_\_\_\_,  
(br. lk./pasoša)iz \_\_\_\_\_ sa adresom stanovanja u \_\_\_\_\_,  
(naziv opštine) (adresa)zaposlenog u \_\_\_\_\_ počev od \_\_\_\_\_ do \_\_\_\_\_,  
(naziv preduzeća) (datum) (datum do kojeg važi ugovor o radu)

na radnom mjestu \_\_\_\_\_.

Neto mjesečna plata zaposlenog iznosi \_\_\_\_\_ EUR, dok ukupne obustave iznose \_\_\_\_\_ EUR.

Neto isplaćeni iznos poslednje plate je \_\_\_\_\_ EUR. Prosječno isplaćeni neto iznos plate u poslednjih 6  
mjeseci je \_\_\_\_\_ EUR.Zarada zaposlenog se uplaćuje na račun broj \_\_\_\_\_ kod \_\_\_\_\_.  
(ime banke).

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da su gore navedeni podaci istiniti i tačni, te ih kao takve svojeručno potpisujemo i ovjeravamo. U slučaju davanja pogrešnih informacija prihvatamo sve posljedice predviđene važećim propisima. Takođe potvrđujemo da naš radnik nije u procesu otpuštanja kao i to da preduzeće nije u procesu likvidacije.

Lovćen banka AD Podgorica, kao davalac kredita, zadržava pravo da provjeri tačnost datih informacija.

M.P.

Ime ovlašćene osobe koja potpisuje

Naziv radnog mjesta

U \_\_\_\_\_, dana \_\_\_\_\_ 202\_\_ godine.

Svojeručan potpis radnika

Svojeručan potpis ovlašćene osobe u preduzeću